

# Plumalhon

Decembre de 2000

N° 48

## MAINATGES D'ÒC



L'Antartica



Los dinosaures



Lo conte

P.GWEN

35 F (5,34 €)

ISSN 1264-6733

L



# Los dinosaures

Cada an, de cavaments que se fan un pauc pertot dins lo mond permeton de descobrir d'esqueletes fossilitzats de dinosaures o d'autras bèstias preistoricas. Aquelles descobèrtas, son los paleontòlgues que las fan. Lor travalh permet de conéisser melhor aqueles animals desapareguts fa de milions d'annadas.



## ■ Lo dimetrodon

Aquel reptil carnívòr vivíá fa 260 milions d'annadas. Mesurava 2 o 3 mètres de long e pesava dins los 300 kg. Se pensa que la pèl qu'aviá sus l'esquina li servíá per contrarotlar la temperatura del còs. Demorava sul continent american.



## ■ Lo teleosaure

Es un reptil de 3 mètres de longor tornarmai e vivíá fa 210 a 190 milions d'annadas. Manjava de peis e de pofres mai que mai. Es de la familia dels crocodilians e se poiriá comparar a un crocodil que viu ara dins los rius d'Índia. A l'epòca, vivíá sul continent europèu.



## ■ Lo deinonicus

Èra de la familia dels « lusèrps urpats ». Fa 140 milions d'annadas, se passejava sul continent american. Fasiá 3 o 4 mètres de long e 1,80 m d'auçada. Aviá lo cap gròs e de maissèlas armadas de dents carnassières amb de bòrds dentelats.



## ■ L'estegosaure

E mai foguèsse impressionant, de 6 a 7 mètres de longor e pesèsse a l'entorn de 7 tonas, l'estegosaure èra un animal inofensiu. S'avivava d'èrba. Se'n trovava un pauc pertot dins lo mond, fa 195 milions d'annadas. En comparason del còs, aviá lo cap pichon e lo cervèl èra pas pus gròs qu'una nose ! Mas n'aviá un autre parelh e un èra entremièg las espatlas.



## ■ Lo braquiosaire

Es un dinosaure que vivíá fa 150 milions d'annadas. Èra naut de 30 mètres e lo còl ne fasiá 14. Amb sas 70 tonas èra lo pus gròs de totes los dinosaures. Li caliá mai de 400 kg de noiridura per jorn. L'anava quèrrer a la cima dels arbres amb son còl longàs. Vivíá sul continent african e american.





## ■ L'estiracosaure

Viviá 135 milions a 65 milions d'annadas a. L'apèlan tanben lo « lusèrp amb punta ». Aviá lo cap long de 2 mètres e larg de 1,50 mètre. S'avidava d'èrba.



## ■ L'escolosaure

El tanben, èra erbivòr e viviá fa 100 milions d'annadas. Long de 4 mètres, aviá al cap de la coa doas agulhadas que se'n servíá per se defendre. Mas en cas de grand perill, cavava lo sòl e se rescondiá. La siá carapaça d'ós lo parava tanben.



## ■ L'estrutiosaure

Aquel d'aquí viviá en Euròpa fa 70 milions d'annadas. Es de la familia dels « dinosaures amb armadura ». Amb son parelh de mètres de longor es lo pus coneugut de la familia. Aviá lo còs acaptat de placas d'ós e los costats eiriçats de puas longas. Se'n son trobats en Euròpa centrala e mai en çò nòstre quitament.



## ■ Lo triceratòps porsus

Es nommat aital a causa de las tres còrnas qu'ondravan lo seu cap. Foguèt lo darrèr dinosaure cornut e erbivòr. Demorava dins los endreches sanhuts del continent american. Pesava 10 tonas e fasiá 6 mètres de long e 2 de naut.



## ■ Lo tiranosaure rex

Lo seu nom vòl dire « lo lusèrp tiranic ». Èra lo pus carnívòr dels dinosaures coneuguts.

Pas que de ne far la descripcion, vos amòda los pensaments. Long de 14 mètres, pesava un dotzenat de tonas. Lo cap èra long de 1,4 mètre e aviá de dents de 15 cm agusadas coma de cotèls. Se sap que fasiá de passes de 4,5 m e que viviá fa 80 milions d'annadas.



## La fin dels dinosaures

Fa quicòm coma 60 milions d'annadas que desaparegueron los dinosaures, misteriosament. Sens se poder acordar, los scientifics, fan mai d'una ipotèsi. D'unes pensan qu'un meteorit tombèt sus la Tèrra mentre d'autres parlan d'un virús o d'una bacteria que los auriá tuats o alara d'una planta que los auriá empoisonats amb la siá saba verenosa. Pel moment i a pas cap d'explica de satisfactòria. Sabèm solament qu'en 10 milions d'annadas desaparegueron totes los dinosaures.

Dinosaure ven del grèc que significa « los lusèrps terribles ».

